



**ODBOJKAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE**  
**VOLLEYBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
*Affiliated in FIVB*



# **STATUT** **ODBOJKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE**

**Sarajevo, aprila/travnja 2009. godine**

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01, 42/03 i 63/08) i člana 22. Zakona o sportu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 27/08), na osnovu Odluke Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine broj: 752/09 od 25.03.2009. godine i Odluke Odbojkaškog saveza Republike Srpske, broj: 01/1-84/09 od 10.04.2009.godine, Osnivačka skupština Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici 25.04.2009. godine, donijela je

## **STATUT ODBOJKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE**

### **I. OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1.

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan Odlukom o osnivanju Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, na Osnivačkoj skupštini 25.04.2009. godine, na osnovu Odluke Odbojkaškog saveza Federacije BiH i Odluke Odbojkaškog saveza Republike Srpske o dobrovoljnom udruživanju.

#### Član 2.

Ovim Statutom uređuje se:

- naziv, skraćeni naziv Saveza i sjedište Saveza;
- znak Saveza;
- ciljevi, djelatnost i nadležnost Saveza;
- postupak za primanje i isključivanje članova;
- organe Saveza, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;
- pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza, kao i organ koji je ovlašten za vršenje nadzora nad korištenjem tih sredstava;
- javnost rada Saveza;
- postupak za izmjene i dopune Statuta, ovlaštenja i donošenje drugih opštih akata;
- opis, oblik i sadržaj pečata;
- zastupanje i predstavljanje Saveza;
- uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje i transformaciju ili raspuštanje odnosno prestanak rada Saveza, uključujući i poseban kvorum i postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;
- podnošenje finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
- postupak za raspolaganje preostalim imovinom ili sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Saveza;
- druga pitanja značajna za rad i djelovanje Saveza.

#### Član 3.

Savez je neprofitna, vanstranačka i nepolitička organizacija.

Savez ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku, polnu i drugu diskriminaciju, kršenje sloboda i prava čovjeka.

#### Član 4.

Savez ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Savez djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

## II. NAZIV I SJEDIŠTE

#### Član 5.

Naziv Saveza je:

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine.

Одбојкашки савез Босне и Херцеговине.

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine.

Skraćeni naziv Saveza je:

OS BiH.

OC БиХ.

OS BiH.

#### Član 6.

Sjedište Saveza je u Sarajevu, ulica Maršala Tita 9a/I.

## III. CILJEVI, DJELATNOST I NADLEŽNOST SAVEZA

#### Član 7.

Ciljevi i djelatnosti Saveza su:

- razvijanje svijesti građana, a posebno mladih o odbojkaškom sportu i njegovim vrijednostima,
- doprinos vaspitanju, obrazovanju i razvoju djece i omladine,
- podsticanje i afirmisanje odbojkaškog sporta i njegovih vrijednosti kao dijela kulture i ukupnih materijalnih i duhovnih vrijednosti društva,
- očuvanje zdravlja kao osnove svake ljudske aktivnosti, radne produktivnosti, izražavanje stvaralaštva i humanog življenja,
- podsticanje sistematskog i organizovanog provođenja slobodnog vremena bavljenjem odbojkaškim sportom,
- prezentacija vrhunskog odbojkaškog stvaralaštva na svim nivoima,
- sistemsko stvaranje uslova za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata,
- organizacija sistema takmičenja u skladu sa zvaničnim pravilima FIVB,
- razvoj i unapređenje odbojkaškog sporta na cijeloj teritoriji BiH,
- usklađivanje i koordinacija aktivnosti udruženih članova u pitanjima od zajedničkog interesa,
- zaštita i poštovanje prava i interesa udruženih članova,
- međunarodna sportska saradnja i takmičenja,
- saradnja sa odgovarajućim društvenim, naučnim i stručnim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa.

#### Član 8.

Osnovna načela na kojima se organizuje odbojkaški sport su:

- prava i sloboda sportista,
- afirmacija duha olimpizma,

- pravo svih građana da se bave odbojkaškim sportom pod jednakim uslovima bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, rasnu, socijalnu i spolnu pripadnost,
- ostvarivanje javnog interesa države u ovoj oblasti i obaveza državnih organa da zakonima i na drugi način, materijalnom podrškom i programima razvoja stvaraju opšte i posebne uslove za sportske aktivnosti, sportsko napredovanje i usavršavanje, materijalnu i društvenu stimulaciju za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata u odbojkaškom sportu,
- organizovanje efikasnog sistema stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u odbojkaškom sportu,
- obezbjeđivanje zdravstvene zaštite odbojkaša-ica i sprečavanje upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava,
- stručnost u radu i podsticanje naučno-istraživačkog rada, primjena savremenih metoda rada, informatike i izdavačke djelatnosti,
- pravilo da se svi sporovi između sportista, sportskih organizacija i organa u odbojkaškom sportu rješavaju isključivo preko i unutar odgovarajućih sportskih organa i arbitražnih sportskih tijela,
- autonomnost odbojkaških organizacija u pogledu uređivanja unutrašnjih odnosa i udruživanja.

#### Član 9.

Nadležnosti Saveza su:

- organizovanje i sprovođenje sistema takmičenja,
- zastupanje i predstavljanje sporta u međunarodnim sportskim organizacijama (FIVB, CEV i dr.),
- pripremanje i nastupanje državnih reprezentacija na zvaničnim međunarodnim takmičenjima,
- utvrđivanje programa razvoja odbojke u skladu sa Strategijom razvoja sporta,
- davanje saglasnosti za međunarodnu sportsku saradnju na drugim nivoima organizovanja odbojkaškog sporta,
- saradnju sa nadležnim sportskim i drugim organima Bosne i Hercegovine.

#### Član 10.

Savez je član: FIVB (Svjetske odbojkaške federacije), CEV – Evropske odbojkaške konfederacije i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

### **IV. POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA**

#### Član 11.

Članovi Saveza su:

- Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine (OS FBiH), i
- Odbojkaški savez Republike Srpske (OS RS).

Djelovanje članova Saveza je na prostoru koji korespondira sa teritorijom entiteta.

Odbojkaški klubovi iz Brčko Distrikta BiH svoja prava ostvaruju preko OS FBiH ili OS RS - prema vlastitom izboru bez prava mijenjanja statusa u periodu kraćem od četiri godine.

#### Član 12.

Članovi Saveza imaju jednaka prava da:

- preko svojih predstavnika aktivno učestvuju u radu i odlučivanju u svim organima i tijelima Saveza,
- njihovi predstavnici biraju i budu birani u organe i tijela Saveza,
- aktivno učestvuju u utvrđivanju programa i plana rada Saveza i učestvuju u njihovoj realizaciji,
- ostvaruju međunarodnu saradnju u skladu sa programom međunarodne saradnje Saveza, uvažavajući i pravo na posebne odnose sa regionalnim odbojkaškim asocijacijama u skladu sa FIVB propisima, i
- ostvaruju zaštitu svojih prava.

#### Član 13.

Članovi Saveza su obavezni da:

- poštuju Statut, pravilnike i odluke Saveza,
- čuvaju ugled Saveza,
- učestvuju u postupku odlučivanja, izbora i opoziva,
- aktivno djeluju na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza,
- poštuju akta, odredbe i odluke FIVB, kao i da poštuju i primjenjuju Zvanična pravila igre usvojena i objavljena od strane FIVB,
- međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka u nadležnosti Saveza,
- poštuju principe fer pleja i dosljedno ih se pridržavaju u svom djelovanju; čine sve da onemoguće bilo kakvu rasnu, nacionalnu, vjersku, polnu ili bilo koju drugu diskriminaciju i spriječe favorizovanje interesa bilo koje sredine na štetu opštih interesa u odbojkaškom sportu u cijelini,
- sprečavaju upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava,
- obezbjeđuju adekvatnu zdravstvenu zaštitu sportista,
- osiguravaju bezbjednost učesnika u takmičenju,
- obezbjeđuju stručno obrazovanje i usavršavanje,
- respektuju i promovišu interese Saveza.

#### Član 14.

OS FBiH i OS RS imaju pravo da ostvaruju međunarodnu saradnju sa regionalnim odbojkaškim asocijacijama koje djeluju u okviru drugih nacionalnih saveza, koja je po sadržaju, obimu i vremenu usklađena sa programima i planovima međunarodne saradnje Saveza.

#### Član 15.

Članstvo u Savezu prestaje:

- istupanjem člana Saveza po vlastitoj volji,
- prestankom postojanja člana Saveza,
- ukoliko udruženi član ozbiljno i u ponovljenom slučaju ugrozi Statut, pravilnike i odluke Saveza.

Član kome je članstvo u Savezu prestalo može ponovo postati član kada ispuni uslove iz Statuta, po istoj proceduri po kojoj je kao osnivač postao član Saveza.

#### Član 16.

Odluke o prestanku članstva u Savezu donose se u skladu sa članom 17. ovog statuta.

Član Saveza može povući svoje članstvo iz Saveza po vlastitoj volji na kraju finansijske godine pod uslovom da je to najavio kancelariji Saveza najkasnije dva mjeseca prije isteka finansijske godine.

Povlačenje se najavljuje pismeno preporučenom poštom na adresu kancelarije Saveza.

Član Saveza mora izmiriti svoje finansijske obaveze preme Savezu prije nego što se povuče.

#### Član 17.

Član Saveza koji djeluje suprotno odredbama Statuta, pravilnika i odluka Saveza, ne izvršava svoje obaveze ili svojim postupcima narušava ugled Saveza može biti isključen iz Saveza.

Prije donošenja odluke o isključenju, član Saveza mora biti pismeno obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Odluku o prestanku svojstva člana Saveza donosi Upravni odbor Saveza.

Član koji je nezadovoljan odlukom iz predhodnog stava, može uložiti prigovor Skupštini Saveza u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti.

Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

### **V. ORGANI SAVEZA**

#### Član 18.

Organi Saveza su:

1. Skupština Saveza,
2. Upravni odbor Saveza,
3. Nadzorni odbor Saveza.

#### **1. Skupština Saveza.**

#### Član 19.

Skupština OS BiH (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Saveza.

Članovi Saveza učestvuju u upravljanju i odlučivanju u poslovima Saveza putem svojih predstavnika u Skupštini.

#### Član 20.

Skupštinu Saveza čine članovi birani iz OS F BiH i OS RS.

Skupštinu Saveza čini 29 članova, i to:

- 15 članova iz Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine,
- 14 članova iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske.

Članovi Skupštine Saveza imaju po dva zamjenička člana iz OS F BiH i OS RS.

#### Član 21.

Skupština ima ovlaštenja da:

- usvaja i mijenja Statut Saveza;
- razmatra i odobrava izvještaje o radu organa Saveza;

- razmatra i odobrava finansijske planove i izvještaje o finansijskom poslovanju Saveza;
- bira i razrješava članove Upravnog odbora Saveza;
- bira i razrješava predsjednika Saveza;
- bira i razrješava potpredsjednika Saveza;
- bira i razrješava članove Nadzornog odbora Saveza;
- donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Saveza;
- razmatra i usvaja izvještaj koji je podnio Upravni i Nadzorni odbor Saveza;
- donosi odluku o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i drugim statusnim promjenama Saveza;
- donosi odluku o imenovanju lica za zastupanje i predstavljanje Saveza;
- obavlja i druge poslove iz nadležnosti Saveza u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Saveza.

#### Član 22.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svakih 12 (dvanaest) mjeseci, po pravilu, do kraja aprila.

Članovi Skupštine obavještavaju se o dnevnom redu najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja sjednice.

Prijedlozi za izmjenu i dopunu normativnih akata Saveza koje donosi Skupština moraju biti dostavljeni članovima Skupštine Saveza najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice.

#### Član 23.

Vanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Saveza:

- po svojoj ocjeni,
- na zahtjev Upravnog odbora Saveza,
- na zahtjev 10 članova Skupštine.

#### Član 24.

Izborna sjednica Skupštine je svake četiri godine.  
Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine.

#### Član 25.

Članu Skupštine mandat može prestati i prije vremena na koji je izabran:

- opozivom,
- ostavkom,
- nastankom okolnosti usljed kojih nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost.

Članu Skupštine, izabranom na mjesto člana, kojem je prestao mandat u skladu sa stavom 1. ovog člana, mandat traje do isteka mandata Skupštine Saveza istog saziva.

#### Član 26.

Kvorum Skupštine čine 2/3 ukupnog broja članova.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova, pod uslovom da za prijedlog glasaju najmanje po 4 delegata iz OS F BiH i OS RS.

O Statutu i njegovim izmjenama i dopunama odlučuje se 2/3 većinom prisutnih članova, pod uslovom da za prijedlog glasaju najmanje po 6 delegata iz OS F BiH i OS RS.

Način rada Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

## 2. Upravni odbor Saveza

### Član 27.

Upravni odbor Saveza (u daljem tekstu: Upravni odbor) rukovodi radom Saveza u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

### Član 28.

Upravni odbor ima 9 (devet) članova.

Članovi Upravnog odbora biraju se na prijedlog članova Saveza i to:

- 5 članova iz OS F BiH,
- 4 člana iz OS RS.

Članovi Upravnog odbora imaju po jednog zamjениčkog člana iz OS F BiH i OS RS.

### Član 29.

Članu Upravnog odbora mandat može prestati i prije vremena na koji je izabran:

- opozivom od strane člana Saveza koji ga je predložio,
- suspenzijom od strane Skupštine ili Upravnog odbora,
- ostavkom,
- nastankom okolnosti usljed kojih nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Članu Upravnog odbora izabranom na mjestu člana, kojem je prestao mandat u skladu sa stavom 1. ovog člana, mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora istog saziva.

### Član 30.

Upravni odbor:

- rukovodi radom Saveza,
- utvrđuje programe i planove,
- obezbjeđuje međunarodnu saradnju Saveza,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština,
- donosi opšte akte iz svoje nadležnosti,
- predlaže Skupštini donošenje srednjoročnog plana i programa razvoja u olimpijskom ciklusu,
- obezbjeđuje provođenje finansijskog plana Saveza i odlučuje o rasporedu i korištenju finansijskih sredstava prema finansijskom planu,
- upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza,
- odlučuje o sistemu, kalendaru i propozicijama takmičenja za sve uzrasne kategorije prvenstva i Kup Bosne i Hercegovine,
- odlučuje o sprovođenju takmičenja Prvenstva i Kup Bosne i Hercegovine,
- određuje naredbodavca i utvrđuje ovlaštenja za finansijsko poslovanje,
- usklađuje rad udruženih članova,
- osniva stalna i privremena radna tijela - komisije i potvrđuje im programe rada,
- stara se o državnim reprezentacijama i brine se o izvršavanju predviđenih programa,



- bira i razrješava generalnog sekretara, direktora takmičenja, vrhovnog sudiju, direktore, selektore i trenere državnih reprezentacija,
- imenuje predstavnike Saveza u organe drugih organizacija i udruženja,
- daje tumačenje opštih akata Saveza,
- odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručno-tehničkih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Saveza,
- odlučuje i o drugim pitanjima predviđenim Statutom i drugim aktima Saveza,
- vrši i druge poslove u skladu sa ovlaštenjima i aktima Saveza.

Aktima koja će donijeti Upravni odbor u skladu sa Statutom regulisat će se prava i obaveze odbojkaša-ica, prava i obaveze klubova, registracioni postupak, stručni rad na odbojkaškom sportu, zdravstvena zaštita i antidoping kontrola, stalna takmičenja i druga pitanja koja proističu iz Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, Zakona o sportu u BiH i dokumenata FIVB i CEV.

#### Član 31.

Upravni odbor radi u sjednicama i u skladu sa Poslovníkom o radu.

Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik Saveza.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u 2 (dva) mjeseca.

#### Član 32.

Kvorum Upravnog odbora čine 2/3 (dvije trećine) njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom od ukupnog broja članova, uz uslov da su za prijedlog glasala najmanje po dva člana iz OS F BiH i OS RS.

#### Član 33.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti, Upravni odbor obrazuje stalna i povremena tijela, kao i stručne i pomoćne organe koji mu pomažu u radu.

#### Član 34.

Djelokrug rada, ovlaštenja, broj i sastav radnih tijela iz prethodnog stava utvrđuje se Poslovníkom o radu Upravnog odbora ili pojedinačnim aktima koje usvaja Upravni odbor.

### **3. Nadzorni odbor**

#### Član 35.

Nadzorni odbor je nezavisni organ Saveza.

Nadzorni odbor ima 3 člana, bira ga Skupština Saveza, mandat mu traje 4 (četiri) godine.

#### Član 36.

Nadzorni odbor:

- vrši nadzor nad uskladenosti Odluka i drugih akata Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa i tijela sa Statutom Saveza,
- vrši nadzor nad sprovođenjem Statuta i drugih normativnih akata Saveza,
- vrši nadzor nad pribavljanjem, korištenjem i raspolaganjem materijalno-finasijskim sredstvima Saveza,

- ostvaruje uvid u finansijsko poslovanje, pregleda završni račun i daje svoje mišljenje,
  - svom radu podnosi izvještaj Skupštini najmanje jednom godišnje.
- Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a obavezno jednom godišnje.  
Kvorum Nadzornog odbora čini nadpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.

## **VI. BIRANA I IMENOVANA LICA**

### **Član 37.**

Birana i imenovana lica u Saveza su:

1. Predsjednik,
2. Potpredsjednik i
3. Generalni sekretar.

### **1. Predsjednik**

#### **Član 38.**

Savez ima predsjednika koji je istovremeno predsjednik Skupštine i Upravnog odbora Saveza (u daljem tekstu predsjednik).

Predsjednika bira Skupština na period od 4 (četir) godine, iz reda članova Upravnog odbora.

#### **Član 39.**

Predsjednik:

- zastupa i predstavlja Savez,
- priprema, saziva i rukovodi radom sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
- potpisuje opšta i druga akta koja donosi Skupština i Upravni odbor,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.

#### **Član 40.**

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik izvještava Skupštinu i Upravni odbor o svom radu.

### **2. Potpredsjednik**

#### **Član 41.**

Savez ima potpredsjednika koji je istovremeno potpredsjednik Skupštine i Upravnog odbora Saveza (u daljem tekstu potpredsjednik).

Potpredsjednika bira Skupština na period od 4 (četir) godine, iz reda članova Upravnog odbora iz različitog entitetskog Saveza u odnosu na predsjednika.

#### **Član 42.**

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika sa svim pravima i obavezama u njegovoj odsutnosti.

### 3. Generalni sekretar Saveza

#### Član 43.

Savez ima generalnog sekretara.

Generalnog sekretara imenuje Upravni odbor Saveza na period od 4 (četiri) godine na osnovu prethodno utvrđenih kriterija.

Generalnom sekretaru imenovanom u toku trajanja mandata, mandat traje do isteka mandata organa istog saziva.

#### Član 44.

Generalni sekretar obavlja poslove koje mu povjeri Upravni odbor, odnosno koji proizilaze iz Statuta i drugih akata Saveza, a naročito:

- stara se o zakonitosti rada Saveza,
- priprema sjednice Skupštine, Upravnog odbora i njihovih organa i tijela,
- brine o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i njihovih organa i tijela,
- koordinira rad radnih tijela,
- ostvaruje neophodnu saradnju sa regionalnim odbojkaškim asocijacijama, klubovima, udruženjima i odbojkaškim radnicima u funkciji unapređenja odbojkaškog sporta u Bosni i Hercegovini,
- ostvaruje saradnju sa međunarodnim, državnim, sportskim i drugim organizacijama,
- rukovodi radom kancelarije Saveza, stara se o uslovima za njen efikasan i racionalan rad,
- predlaže Upravnom odboru neophodne mjere u cilju efikasnijeg funkcionisanja Saveza i njegovih organa,
- brine o materijalno-finansijskim sredstvima Saveza i odgovoran je za njihovo zakonito i racionalno korištenje,
- planira i organizuje nastupe reprezentativnih selekcija,
- priprema kalendar odbojkaških događanja, brine o realizaciji odbojkaških manifestacija, izdavanju stručne literature i publikacija Saveza,
- uređuje Bilten Saveza,
- obavještava javnost i sredstva informisanja o radu Saveza i njegovih organa,
- redovno izvještava Upravni odbor o svom radu i funkcionisanju kancelarije Saveza.

#### Član 45.

Generalni sekretar za svoj rad neposredno odgovara Upravnom odboru.

Generalnog sekretara u slučaju spriječenosti zamjenjuje lice koje odredi Upravni odbor.

#### Član 46.

Generalni sekretar nakon imenovanja, zasniva radni odnos sa Savezom u skladu sa Zakonom i opštim aktima Saveza.

Upravni odbor može razriješiti dužnosti generalnog sekretara prije isteka mandata ako utvrdi da ne izvršava zadatke i obaveze koje su mu povjerene ili ako se steknu neki drugi objektivni razlozi za takvu odluku.

#### Član 47.

Obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih, materijalno-finansijskih i pomoćnih poslova Saveza obavlja kancelarija Saveza.

Lica zaposlena u kancelariji Saveza zasnivaju radni odnos u Savezu i ostvaruju svoja prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i opštim aktima Saveza.

### **VII. ODOJKAŠKE REPREZENTACIJE**

#### Član 48.

Skupština Saveza, njeni organi i tijela su obavezni da vode brigu o reprezentativnim selekcijama BiH u svim kategorijama i stvaranju stručnih, materijalnih i drugih uslova radi uspješnog predstavljanja odbojkaškog sporta BiH i ostvarivanja što povoljnijih takmičarskih rezultata.

#### Član 49.

Pravilnik o odbojkaškim reprezentacijama BiH reguliše način imenovanja stručnih štabova reprezentativnih selekcija, poslove i zadatke imenovanih, kao i njihovu odgovornost za stručan i pravilan rad i druga pitanja od interesa za uspješan rad reprezentativnih selekcija.

Pravilnik o odbojkaškim reprezentacijama BiH donosi Upravni odbor Saveza.

### **VIII. ARBITRAŽA**

#### Član 50.

Članovi Saveza se obavezuju da će sve probleme iz međusobnih odnosa, odnosa pojedinaca i klubova, rješavati u okviru i u skladu sa aktima Saveza i da eventualne sporove sportskog karaktera neće pokretati i rješavati kod sudova.

#### Član 51.

Sporovi sportskog karaktera rješavaju se putem arbitraže.

Odluke u postupku arbitraže su konačne i obavezujuće.

#### Član 52.

Upravni odbor Saveza donosi Prvilnik o arbitraži i imenuje Arbitražnu komisiju od 5 članova, od kojih su najmanje tri diplomirani pravnici.

### **IX. PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SAVEZA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA**

#### Član 53.

Sredstva Saveza su:

- novčana sredstva,
- nepokretna i pokretna imovina (sportska oprema, rekviziti, kancelarijska oprema i namještaj, suveniri, razna oprema i sl.)

#### Član 54.

Savez može ostvariti sredstva:

- iz državnih grantova i ugovora sa državom, javnim institucijama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima,
- iz dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
- iz sredstava ostvarenih od strane osnovanih subjekata za privredu i druge djelatnosti Saveza, u skladu sa propisima,
- iz prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,
- od igara na sreću u skladu sa propisima,
- od udruženih članica,
- od članarina i kotizacija,
- iz prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Saveza, kako je određeno Statutom, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa propisima.

#### Član 55.

Obim, namjena i raspodjela finansijskih sredstava utvrđuje se finansijskim planom Saveza kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

O upotrebi sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Upravni odbor.

#### Član 56.

Sredstva Saveza se mogu upotrebljavati isključivo radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Saveza.

#### Član 57.

Nadzor nad upotrebom i raspolaganjem sredstava Saveza vrši Nadzorni odbor.

Predsjednik Nadzornog odbora je dužan o pravilnosti i ispravnosti trošenja sredstava Saveza izvještavati Skupštinu najmanje jednom godišnje.

O svakoj uočenoj nezakonitosti u trošenju i raspolaganju sredstvima Nadzorni odbor je dužan odmah izvjestiti predsjednika Saveza koji će u roku od 15 dana sazvati vanrednu Skupštinu.

### **X. JAVNOST RADA**

#### Član 58.

Rad Saveza zasniva se na načelima javnosti.

Saradnja sa medijima obavezna je za sve članove Saveza, organe i radna tijela.

Informisanje o aktivnostima Saveza ostvaruje se izdavanjem biltena, dostavljanjem informacija medijima, intrenetom, pisanim informacijama, izvještajima i saopštenjima.

#### Član 59.

Za praćenje određenih aktivnosti Saveza može se uvesti obaveza akreditovanja novinara.

#### Član 60.

Za javnost rada Saveza odgovoran je Upravni odbor.

### **XI. POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA, OVLAŠTENJE I NAČIN DONOŠENJA DRUGIH OPŠTIH AKATA**

#### Član 61.

Incijativu za izmjene i dopune Statuta Saveza može podnijeti najmanje jedan od udruženih članova, Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine Saveza.

Incijativa se podnosi Upravnom odboru pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

O izmjenama i dopunama odlučuje Skupština u skladu sa članom 26. stav 3. Statuta.

Skupština i drugi organi Saveza, svaki iz svoje nadležnosti, mogu donositi opšte ili pojedinačne akte, koja se odnose na njihov rad, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, kao što su pravilnici, poslovnici, odluke, zaključci.

Akta iz prethodnog stava moraju biti u skladu sa zakonom i ovim statutom.

### **XII. OBLIK I SADRŽAJ PEČATA, ZNAKA I ZASTAVE SAVEZA**

#### Član 62.

Savez ima pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika prečnika 30 milimetara, sa ispisom teksta u krug: Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine Sarajevo, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, a u sredini pečata se nalazi znak Saveza.

#### Član 63.

Savez ima znak. Znak Saveza je plave boje u obliku stilizovane odbojkaške mreže koja se smanjuje sa desna u lijevo, u čijoj sredini se nalazi stilizovana odbojkaška lopta sa 11 režnjeva u okviru koji se nalazi skraćenica OS BiH VF ispisano crnom bojom.

#### Član 64.

Savez ima zastavu. Zastava Saveza je pravougaonog oblika, veličine 1:2 i 0,5:1 m, bijele boje sa znakom Saveza odgovarajuće veličine u sredini koji je plave boje.

### **XIII. ZASTUPANJE SAVEZA**

#### Član 65.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik i potpredsjednik Saveza.

U postupcima u kojima Savez sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti Upravni odbor, na prijedlog predsjednika Saveza, može dati punomoć advokatu ili drugoj stručnoj osobi da zastupa Savez.

### **XIV. FINANSIRANJE SAVEZA**

#### Član 66.

Imovinu Saveza čine stvari i novac, koje Savez stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

#### Član 67.

Savez se financira iz prihoda koji mogu biti :

- a) članarina i kotizacija,
- b) dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
- c) državni grantovi i ugovori sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim,
- d) prihodi od kamata, dividendi, dobit od kapitala, zakupnine, honorari i slični izvori pasivnog prihoda i
- e) drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom.

#### Član 68.

Sredstvima Saveza raspolaže Upravni odbor Saveza.

Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Nadzorni odbor.

#### Član 69.

Za obaveze prema trećim licima Savez odgovara cjelokupnom imovinom.

Organi Saveza dužni su upravljati imovinom Saveza s pažnjom dobrog domaćina i na odgovoran i zakonit način u interesu Saveza.

Prihodi se raspoređuju u skladu sa utvrdjenim obavezama iz godišnjih planova Saveza.

Posebnom odlukom Upravnog odbora Saveza određuje se visina i način plaćanja članarine i kotizacije za takmičenje.

#### Član 70.

Materijalno finansijsko poslovanje Saveza vodi se prema važećim zakonskim propisima.

Savez samostalno vodi svoje finansijske poslove u domenu svog djelovanja i slobodno raspolaže svojim sredstvima prema odlukama organa Saveza čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Računovodstveno finansijski poslovi mogu se povjeriti agenciji za vođenje ovih poslova odlukom Upravnog odbora.

### **XV. USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI RASPUŠTANJE ODNOSNO PRESTANAK RADA SAVEZA**

#### Član 71.

Savez se može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Odluku o statusnoj promjeni iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine Saveza.

Odlukom iz prethodnog stava će se naročito regulisati naziv i sjedište novog subjekta, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze, kao i druga pitanja koja se odnose na statusnu promjenu Saveza.

#### Član 72.

Savez prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Incijativu za dobrovoljni prestanak rada Saveza može dati najmanje jedan od udruženih članova, Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine Saveza u slučaju:

- protoka dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za

održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;  
– ako se broj udruženih osnivača smanji ispod Zakonom dozvoljenog.  
Odluku o dobrovoljnom prestanku donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine Saveza.

#### Član 73.

Savez prestaje sa radom po sili Zakona.  
Savez je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom ministarstvu u roku utvrđenom u Zakonu.

### **XVI. POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA SAVEZA**

#### Član 74.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Saveza, Skupština Saveza donosi plan likvidacije Saveza, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Saveza.

Skupština donosi odluku o imenovanju likvidatora čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i ovlaštenje da zastupa Savez u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Saveza nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Saveza, nakon izmirenja zakonskih baveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imao Savez, o čemu odluku donosi Skupština.

### **XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Član 75.

Savez organizovan u skladu sa ovim statutom nastavlja kontinuitet članstva u FIVB, CEV i Olimpijskom komitetu BiH.

#### Član 76.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način na koji je donesen.

#### Član 77.

Svi opšti i sprovedbeni akti Saveza uskladiće se sa statutom, dinamikom koju utvrdi Upravni odbor Saveza, a najkasnije do sledeće redovne godišnje Skupštine Saveza.

#### Član 78.

Tekst statuta je pisan i važeći je na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

#### Član 79.

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština Saveza.

#### Član 80.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od upisa Saveza u Registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

Broj: 01/1-369/09  
Datum, 25.04.2009. godine



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Milutin Popović, s.r.